

Obuka za policijske službenike unaprijedene na više položaje uključivat će:

- 1) teorijsku obuku,
- 2) praktičnu obuku.

Član 7.

Programne obuke Uprave policije koji se realiziraju na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u inozemstvu odobrava kantonalni ministar unutrašnjih poslova na prijedlog policijskog komesara.

Programne obuke koja se realizuje na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova odobrava policijski komesar.

Odobreni nastavni programi iz stava 2. ovog člana dostavljaju se direktoru Policijske akademije radi organizovanja i provođenja obuke koja je povjerena Policijskoj akademiji.

Član 8.

Nastavni plan i program treba da sadrži slijedeće elemente:

- 1) ciljeve izvođenja obuke,
- 2) sadržaj obuke,
- 3) vrijeme trajanja obuke,
- 4) vrijeme i mjesto održavanja obuke,
- 5) kriterije za odabir polaznika obuke,
- 6) nastavne metode,
- 7) nastavna sredstva,
- 8) preporuke,
- 9) odgovornost polaznika,
- 10) planove za ocjenu i testiranje polaznika i
- 11) planove za ocjenu instruktora.

Član 9.

Metode izvođenja stručnog usavršavanja uključuju slijedeće:

- 1) razgovore i debate, grupne diskusije, panel diskusije, seminare,
- 2) terenske vježbe, uključujući terenska putovanja, intervjuiranje, operativno iskustvo i zapažanja,
- 3) prezentacije, uključujući i predavanja, predavanja s diskusijama, praktično izvođenje,
- 4) istraživanje problema, uključujući i kritične momente i
- 5) simuliranje i igranje uloga.

Član 10.

U obuci se moraju ispuniti slijedeći zahtjevi:

- 1) realizacija plana i programa stručnog usavršavanja,
- 2) kriteriji i instrumenti pomoću kojih će se ocjenjivati učesnici obuke,
- 3) ocijeniti djelotvornost programa obuke - analiza.

III - PROVJERA STRUČNOSTI I DODATNA OBUKA

Član 11.

Provjera znanja stručne osposobljenosti za vršenje poslova i zadataka na koje je policijski službenik raspoređen vršit će se najmanje jednom godišnje.

Vrijeme, sadržaj i način provjere iz stava 1. ovog člana određuje policijski komesar na prijedlog organizacione jedinice nadležne za edukaciju policije.

Član 12.

Dodatna obuka namijenjena je za ispravljanje uočenih nedostataka ili poboljšanje rada u određenim oblastima rada, u okviru određenog vremenskog perioda i s jasno definiranim očekivanim rezultatima.

Preporuke za dodatnu obuku daju rukovodioci organizacionih jedinica Uprave policije.

Dodatnu obuku iz stava 2. ovog člana odobrava policijski komesar.

IV - EVIDENCIJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Član 13.

Nastavni planovi i programi i spisi o obuci čuvat će se u organizacionoj jedinici nadležnoj za edukaciju policije, a uvjerenja, certifikati, svjedočanstva i druga dokumentacija o završenoj obuci ulagat će se u personalni dosje svakog policijskog službenika.

Evidencija treba da sadrži slijedeće elemente:

- 1) ime i prezime;
- 2) jedinstveni matični broj;
- 3) termin i mjesto obuke;
- 4) ciljevi obuke;
- 5) naziv i sadržaj završene obuke;
- 6) podaci o obrazovnoj ustanovi i instrukturu i
- 7) ocjena polaznika.

Epolette na svečanoj bluzi su sa vezenom oznakom čina.

2) Pantalone imaju dva dužinska džepa naprijed, sa dva zapeglana paspula širine po 0,5 cm, iber štepan širinom 0,2 cm, te su na krajevima učvršćeni ringlicom. Na desnoj strani zadnjice nalazi se jedan džep sa patnom, na kojoj se nalaze rupice za kopčanje. Na sredini prednjice u pojasu su ušivene po jedna faltna dubine 2,5 cm, duplo okrenuta prema nazad. Prednjice pantalona su s unutrašnje strane pojačane postavom do ispod koljena. Šlic se naprijed kopča s tri komada dugmadi, jednim dugmetom na pojasu i jednom kopčom i proštepan je ravno s učvršćenom ringlicom na kraju. Na gornjem dijelu pantalona našiva se pojas iz dva dijela s 8 gajki. Širina pojasa je 5 cm, a gajke su učvršćene 2 cm ispod pojasa radi širine opasača. Na donjem kraju pantalona nogavice se pojačavaju našivenim zaštitnikom. Duž srednjeg šava na nogavicama pantalona nalazi se širit koji je izrađen u obliku pletenice širine 3 mm od sintetike zlatnožute boje.

3) Suknja je uobičajenog oblika (kroja), s unutrašnje strane podstavljena svilenom tkaninom odgovarajuće boje, sprijeda ima dvije faltne, a pozadi dva ušitka. Na pojasu ima potreban broj gajki za kaiš. S lijeve strane zakopčava se s tri dugmeta ili patent, zatvaračem i jednim dugmetom na pojasu. Duž srednjeg šava na suknji nalazi se širit koji je izrađen u obliku pletenice širine 3 mm od sintetike zlatnožute boje.

4) Plitke cipele (muške) uobičajenog su oblika (kroja), crne boje, izrađene od prirodne kože visokog sjaja sa lijepljenim gumenim đonom, anilinskom ili platnenom podstavom, bez ukrasa, na vezivanje (šniranje) i potpeticama visine do 3 cm.

Plitke cipele za žene istih su karakteristika kao i za muškarce, s tim da im potpetica može biti visine do 4,5 cm.

5) Kišni mantil uobičajenog je kroja s dvorednim kopčanjem, podstavljen svilenom tkaninom odgovarajuće boje. Od ramena do visine grudi i preko leđa ojačan je i ima uložak do rukava. Mantil ima pojas koji je od istog materijala kao i mantil. Mantil ima na desnom pešu u jednom redu 4 dugmeta, koja su kao i zakačke iste boje kao i materijal od kojeg je izrađen mantil. Na obje spoljne strane urezani su uspravni džepovi uobičajene veličine koji se zatvaraju patent-zatvaračem, pokriveni prijeklopima. Iznad lijevog džepa našiven je kvadratić od iste tkanine za postavljanje policijske značke. Na

donjem dijelu mantila, s obje strane, stoje dva duboka džepa s prijeklopima širine 18 cm i visine od 24 cm. Mantil je dug do visine koljena. Naramenice mantila su od istog materijala kao i mantil i izrađene su tako da se na njih mogu navući naramenice s oznakama činova. Kišni mantil za žene istog je kroja prilagođen anatomskoj građi žene, s tim da je kopčanje postavljeno na lijevoj strani.

6) Šapka je osmougaonog oblika, podstavljena uobičajenim materijalom. Na prednjoj strani šapke našiven je suncobran (šilt), koji je obrubljen (paspuliran) PVC-vrpcom. Na gornjem prednjem dijelu šilta je našiven burtaš zlatnožute boje. Iznad šilta postavljen je podbradnik koji je izrađen od sintetike zlatnožute boje, s tunelima na krajevima i pričvršćen metalnim dugmadima iste boje kao šilt. Unutrašnji dio oboda šapke podstavljen je znojnicom od fidalona širine 4 cm. Na suncobranu šapke za policijske službenike čina višeg inspektora i samostalnog inspektora, s obje strane izvezen je od sintetike zlatnožute boje lovorov vijenac širine 2 cm i dužine 7 cm. Na suncobranu šapke za policijske službenike čina glavnog inspektora, generalnog inspektora policije i glavnog generalnog inspektora policije izvezena su dva lovorova vijenca od sintetike zlatnožute boje sa svake strane, i to prvi širine 2 cm i dužine 7 cm, a drugi širine 1 cm i dužine 5 cm. Na šapki se, s prednje strane, na sredini, na 2 cm udaljenosti od podbradnika, postavlja značka iz člana 2. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi, obrubljena s dva lovorova vijenca izvezena od sintetike zlatnožute boje, širine 1 cm i visine 5 cm.

7) Svečane rukavice uobičajenog su oblika (kroja), platnene, s odvojenim prstima.

8) Košulja i kravata istog su kroja kao odgovarajući dijelovi jedinstvene policijske uniforme.

9) Čarape su uobičajenog oblika i veličine i ojačane na peti i prstima

Član 4.

Radna uniforma za poslove policijske podrške

Radna uniforma za vršenje poslova podrške sastoji se od: pantalona zimskih, pantalona ljetnih, košulje dugih rukava, košulje kratkih rukava, majice, kačketa, kombinezona s uloškom, džempera, jakne s uloškom, pantalona s uloškom, rukavica, terenskih čizama, "nato" kape, kape za zimu, čarapa ljetnih i čarapa zimskih, a imaju slijedeći kroj, i to:

1) Pantalone imaju na prednjici dva kosa džepa. U predjelu koljena nalazi se pojačanje. Na zadnjem dijelu imaju dva džepa s patnom i skrivenim kopčanjem s dva dugmeta. U predjelu sjedišta imaju pojačanje. S bočne strane imaju dva prošivena džepa s faltnama i patnama sa skrivenim kopčanjem na dva dugmeta. Pantalone se kopčaju s tri dugmeta i jednim dugmetom u pojasu. U pojasu ima sedam gajki i našivena dva regulatora sa šnalom za reguliranje širine struka. U porubu dužine nogavica uvučena je traka kojom se regulira širina.

Pantalone ljetne i pantalone zimske istog su oblika (kroja), ali se izrađuju od različitih materijala.

2) Košulja dugih rukava uobičajenog je oblika i kroja. Na prednjici, u predjelu grudi, nalaze se dva našivena džepa s patnom sa skrivenim kopčanjem na dugmad, iznad lijevog džepa prišivena je čičak-traka s natpisom "POLICIJA", a iznad desnog džepa čičak-traka s natpisom "JEDINICA ZA PODRŠKU". Rukavi su iz jednog dijela s našivenim pojačanjem u predjelu lakta, s mogućnošću zavrtačenja rukava i fiksiranja dugmetom. Na dužini rukava je mandžetna na kojoj je našivena španerica i dva dugmeta za regulisanje širine rukava. Košulja se kopča s 5 dugmadi, od kojih su 4 skrivene. Košulja je s naramenicama koje se kopčaju na dugmadi i izrađena su tako da se na njih mogu navući oznake od činova.

Košulja kratkih rukava istog je oblika, osim rukava koji je standardne dužine do iznad lakta, a u porubu je podavijen i proštepan jednim štepom širine 15 mm.

Na košulji se nose natpisi i amblemi iz člana 5, kao i oznake čina, te policijske oznake iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

3) Majica je "T"-oblika, kratkih rukava, s natpisom "POLICIJA" u lijevom gornjem prednjem dijelu visine slova 2,5 cm, a natpis "POLICIJA" na leđima je visine slova 8,5 cm.

4) Kačket je uobičajenog oblika (kroja). Podstavljen je uobičajenim materijalom. Donji rub kačketa opšiven je uskim ajnfasom od crne kože širine 1 cm. U kožni opšiv uvučena je traka za fino podešavanje veličine. Na dance se postavljaju dvije metalne riglice crne boje. Na prednjem dijelu ušivena je ili postavljena značka iz člana 2. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

5) Kombinezon je jednodijelni s rukavima spojenim patent-zatvaračima. Na leđnom dijelu kombinezona je faltna, a u predjelu struka ušivena je traka za reguliranje širine. Kombinezon se zakopčava jednim dvosmjernim patent-zatvaračem koji je prekriven lajsnom, koja se kopča drikerima. Između dva gornja driker na lajsni nalazi se španglica za oznake činova, s kopčanjem na driker. U visini grudi našivena su dva džepa koja se zatvaraju patent-zatvaračem. Iznad džepova, na satli prednjeg dijela, koja je ojačana štepom, s obje strane našivena je vlaknasta traka širine 4 cm, dužine 12 cm. U kragni kombinezona skrivena je kapuljača, a na prednjem dijelu kragne je španglica s čičak-trakom za reguliranje širine. U prednjem dijelu ramena, laktova, koljena i u turu je ojačanje. Rukavi i nogavice završavaju se manžetnama, kojima se regulira širina čičak-trakom. U predjelu bokova su dva paspul-džepa, a na nogavicama iznad koljena našiveni su kosi džepovi koji se zatvaraju patent-zatvaračem, dok je na desnoj nogavici ispod koljena našiven jedan džep. Na leđima, ispod saltne, koja je ojačana štepom, našivena je vlaknasta traka širine 8 cm, dužine 32 cm, na koju se stavlja čičak-traka s fluorescentnim termofiksirajućim natpisom " POLICIJA ", visine slova 8,5 cm.

Uložak kombinezona nosi se ispod kombinezona, zakopčava se na dugmad, a oko vrata, završetka rukava i nogavica je sintetički render. U struku uložka ušivena je elastična traka za reguliranje širine.

Na kombinezonu nose se natpisi i amblem iz članka 5, kao i oznake čina, te policijske oznake iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj odori.

6) Džemper je izrađen od pletenine, s dugim renderom na rukavima i na donjem obodu. Okovratnik je izrađen kao visoka kragna s patent-zatvaračem do sredine grudi. U ramenom dijelu i na laktovima našivena su ojačanja od platna u rips-top tkanju. Iznad lijevog džepa na platnenom ojačanju našiven je kvadratić od iste tkanine za značku, a na platnenim ojačanjima na ramenima postavljene su naramenice od istog materijala koje se kopčaju na dugmad i na koje se mogu navući oznake činova.

Na džemperu, kada se nosi kao gornja odjeća, nose se natpisi i amblem iz člana 5, kao i oznake čina, te policijske oznake iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

7) Jakna s uloškom je dvodijelna i sastoji se od spoljne jakne i uloška jakne, izrađenih tako da se mogu nositi zajedno i svaki dio zasebno.

Spoljna jakna sastoji se iz osnovne tkanine i postave. Kragna je visoka i u njoj je smještena kapuljača s učkurima za korekciju širine, a zatvara se drikerima. Jakna se kopča patent-zatvaračem i duplom lajsnom s drikerima, koja sprečava prodor vode i vjetra. U predjelu grudi su dva "skrivena" džepa, koja se zatvaraju patent-zatvaračem. U predjelu bokova, a ispod tunela za korekciju širine jakne, u struku su dva džepa konstrukcije kao i gornji džepovi. Rub jakne (donji) je s učkurom kojim se korigira širina pomoću štopera. U predjelu grudi, ispod lajsne, na lijevoj strani je također džep koji se zatvara patent-zatvaračem. Vrh kragne s unutrašnje strane završava se našivenim lajsnama, ispod kojih se završava patent-zatvarač jakne koja je uložak i posebna jakna. Rukavi su iz jednog dijela i završavaju se manžetnom s elastičnom trakom i trakom sa čičkom za korekciju širine kroja rukava. Na laktovima se nalaze ojačanja, a ispod rukava su lufteri na patent-zatvarač koji služi za ventilaciju.

Na prednjem lijevom reveru jakne ušivena je epoleta, na kojoj se postavljaju oznake dimenzija 10x4 cm. Na leđima je štampani natpis "POLICIJA" izrađen od reflektirajuće, termofiksirajuće folije dimenzija 30x7,5 cm. Na prednjoj desnoj strani grudi nalazi se štampani natpis "POLICIJA" izrađen od reflektirajuće, termofiksirajuće folije dimenzija 15x 5 cm.

Na lijevoj strani grudi ušivena je čičak-traka, dimenzija 12x3 cm.

Uložak-jakna namijenjena je za zaštitu od vjetra i velike hladnoće, ravnog je kroja, s dva paspul-džepa, koji se zatvaraju patent-zatvaračem, s kragnom koja je usklađena s kragnom spoljašnje jakne i sa podstave lakog materijala. U porubu uloška-jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine, a u rukave je uvučena elastična traka. Sa spoljašnje strane, u kragni i na rukavima, našivene su paspul-trake koje služe za fiksiranje jakne-uloška za spoljnu jaknu.

U predjelu ramena i laktova nalaze se ojačanja od platna u rips-top tkanju.

Vezeni ili štampani natpisi i oznake na ulošku jakne identični su natpisima i oznakama na spoljnoj jakni.

Na jakni se nose natpisi i amblem iz člana 5, kao i oznake čina, te policijske oznake iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

8) Pantalone s uloškom namijenjene su za zaštitu od velike hladnoće.

Pantalone na prednjici imaju dva kosa džepa. U predjelu koljena nalazi se pojačanje, kao i u predjelu sjedišta. S bočne strane imaju dva našivena džepa s faltnama i patnama s dva skrivena drikeri za kopčanje. Pantalone se kopčaju patent-zatvaračem i jednim drikerom u pojasu. U pojasu ima šest gajki, a u zadnjem dijelu pojasa ušivena je guma za reguliranje širine struka. Nogavice se završavaju proširenjem s patent-zatvaračem i čičak-trakom za regulisanje širine nogavica.

S unutrašnje strane pojasa pantalona ušivene su paspul-trake koje služe za fiksiranje uloška za pantalone pomoću dugmadi, a uložak pantalona je zasebno izrađen i tavgog je oblika da se nosi ispod pantalona.

9) Kožne rukavice uobičajenog su oblika, (kroja) s odvojenim prstima, a s unutrašnje strane postavljene su krznom.

10) Terenske cipele (čizme) uobičajenog su oblika, s našivenim gležnjacima visine oko 8 cm iznad članka.

11) "NATO" kapa je s ojačanim suncobranom koji je prošiven ukrasnim štepovima.

Donji obod kape ojačan je, a gornja površina kape je ravna. Na prednjem dijelu ušivena je ili postavljena značka iz člana 2. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

12) Kapa je oblika kačketa s produžetkom za zaštitu ušiju od hladnoće. Lice kape je od dvoslojnog laminata, a podstava od polar-flisa. Na prednjem dijelu ušivena je ili postavljena značka iz člana 2. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

13) Čarape su standardnog oblika, s tim što su zimske čarape visine do ispod koljena.

Član 5.

Policijska uniforma za motocikliste

Uniforma za motocikliste sastoji se od vindjake, pantalona, rukavica i čizama, a pojedini dijelovi imaju slijedeći oblik (kroj):

1) Vindjaka je zatvorenog kroja na zakopčavanje s reverima podešenim za otvaranje, podstavljena je lankom tkaninom i ima uložak od krzna koje je podešeno za skidanje. Na leđnom dijelu vindjake bijelom reflektirajućom bojom

ispisan je naziv "POLICIJA". Rukavi na vindjaki su ranglan-kroja, podstavljeni, na čijem je donjem kraju pričvršćen kaiš s prednjicom za stezanje, s lijeve i desne strane nalaze se kosi džepovi s preklopcem za zakopčavanje. Vindjaka preklapa pojas pantalona i s njim se spaja patent-zatvaračem.

2) Pantalone su komotne, tako da se mogu nositi preko uniforme. Na pantalonama, sa strane, nalaze se otvori s preklopcima bez unutrašnjih džepova. Na lijevoj nogavici pantalona iznad koljena nalazi se kaiš s pređicom za stezanje nogavice.

3) Rukavice su s produženom nadlakticom s odvojenim prstima.

4) Čizme su s sarom visine do sredine potkoljenice, s niskom petom i s kožnim đonom, obložene gumenim rebastim naplacima, podstavljene tankim filcom ili krznom.

Član 6.

Policijska uniforma za bicikliste

Uniforma za bicikliste sastoji se od kratkih pantalona, majice, čarapa ljetnih, patika, kacige za bicikliste, zaštitnika za noge i ruke, kožnih rukavica za bicikliste i naočala.

Član 7.

Radna uniforma za kriminalističku tehniku i kontradiverzionu zaštitu

Radna uniforma službenika kriminalističke tehnike i kontradiverzione zaštite sastoji se od: kombinezona s uloškom, jakne s uloškom, kišne jakne (kabanice), majice kratkih rukava, kačket-kape, plitkih cipela, gumenih čizama, čarapa i radnog mantila za rad u laboratorijskim uslovima, a pojedini dijelovi imaju slijedeći oblik (kroj):

1) Kombinezon je jednodijelni s rukavima spojenim patent-zatvaračima. Na leđnom dijelu kombinezona je faltna, a u predjelu struka ušivena je traka za reguliranje širine. Kombinezon se zakopčava jednim dvosmjernim patent-zatvaračem koji je prekriven lajsnom, koja se kopča drikerima. Između dva gornja drikeri na lajsni nalazi se španglica za oznake činova s kopčanjem na driker. U visini grudi su našivena dva džepa koja se zatvaraju patent-zatvaračem. Iznad džepova, na satli prednjeg dijela, koja je ojačana štepom, s obje je strane našivena vlaknasta traka širine 4 cm, dužine 12 cm. U kragni kombinezona skrivena je kapuljača, a na prednjem dijelu kragne je španglica s čičak-trakom za reguliranje širine. U prednjem dijelu

ramena, laktova, koljena i u turu je ojačanje. Rukavi i nogavice završavaju se manžetama, kojima se regulira širina čičak-trakom. U predjelu bokova su dva paspul-džepa, a na nogavicama iznad koljena su našiveni kosi džepovi koji se zatvaraju patent-zatvaračem, dok je na desnoj nogavici ispod koljena našiven jedan džep. Na leđima, ispod saltne, koja je ojačana štepom, našivena je vlaknasta traka širine 8 cm, dužine 32 cm, na koju se stavlja čičak-traka s fluorescentnim termofiksirajućim natpisom "KRIM. TEHNIKA", visine slova 8,5 cm.

Uložak kombinezona nosi se ispod kombinezona, zakopčava se na dugmad, a oko vrata, završetka rukava i nogavica je sintetički render. U struku uložka ušivena je elastična traka za reguliranje širine.

Na kombinezonu nose se natpisi i amblem iz člana 5, kao i oznake čina, te policijske oznake iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj odori.

2) Jakna s uloškom je dvodijelna i sastoji se od spoljne jakne i uložka jakne, izrađenih tako da se mogu nositi zajedno i svaki dio zasebno.

Spoljna jakna sastoji se iz osnovne tkanine i postave. Kragna je visoka i u njoj je smještena kapuljača s učkurima za korekciju širine, a zatvara se drikerima. Jakna se kopča patent-zatvaračem i duplom lajsnom s drikerima, koja sprečava prodor vode i vjetra. U predjelu grudi su dva "skrivena" džepa koja se zatvaraju patent-zatvaračem. U predjelu bokova, a ispod tunela za korekciju širine jakne, u struku su dva džepa konstrukcije kao i gornji džepovi. Rub jakne (donji) je s učkurom kojim se korigira širina pomoću štopera. U predjelu grudi, ispod lajsne na lijevoj strani, također je džep koji se zatvara patent-zatvaračem. Vrh kragne s unutrašnje strane završava se našivenim lajsnama, ispod kojih se završava patent-zatvarač jakne koja je uložak i posebna jakna. Rukavi su iz jednog dijela i završavaju se manžetom s elastičnom trakom i trakom s čičkom za korekciju širine kroja rukava. Na laktovima se nalaze ojačanja, a ispod rukava su lufteri na patent-zatvarač koji služi za ventilaciju.

Na prednjem lijevom reveru jakne je ušivena epoleta na kojoj se postavljaju oznake dimenzija 10x4 cm. Na leđima je štampani natpis "KRIM.TEHNIKA" izrađen od reflektirajuće, termofiksirajuće folije dimenzija 30x7,5 cm. Na prednjoj desnoj strani grudi nalazi se štampani natpis "KRIM. TEHNIKA" izrađen od reflektirajuće, termofiksirajuće folije dimenzija 15x 5 cm.

Na lijevoj strani grudi ušivena je čičak-traka dimenzija 12x3 cm.

Uložak-jakna namijenjena je za zaštitu od vjetra i velike hladnoće, ravnog je kroja, s dva paspul-džepa koja se zatvaraju patent-zatvaračem, s kragnom koja je usklađena sa kragnom spoljašnje jakne i s podstavom lakog materijala. U porubu uloška-jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine, a u rukave je uvučena elastična traka. Sa spoljašnje strane, u kragni i na rukavima, našivene su paspul-trake koje služe za fiksiranje jakne-uloška za spoljnu jaknu.

U predjelu ramena i laktova nalaze se ojačanja od platna u rips-top tkanju.

Vezeni ili štampani natpisi i oznake na ulošku-jakni identični su natpisima i oznakama na spoljnoj jakni.

Na jakni se nose natpisi i amblem iz člana 5, kao i oznake čina, te policijske oznake iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

3) Kišna jakna (kabanica) prema poglavlju III tačka 3. Odluke o obliku (kroju) i izradi jedinstvene policijske uniforme (Sl.novine FBiH, broj 15/06).

4) Majica je "T"-oblika, kratkih rukava, s natpisom "KRIM. TEHNIKA" u lijevom gornjem prednjem dijelu, visine slova 2,5 cm, a natpis "KRIM. TEHNIKA" na leđima visine je slova 8,5 cm.

5) Kačket je uobičajenog oblika (kroja). Podstavljen je uobičajenim materijalom. Donji rub kačketa opšiven je uskim ajnfasom od crne kože širine 1 cm. U kožni opšiv uvučena je traka za fino podešavanje veličine. Na dance se postavljaju dvije metalne riglice crne boje. Na prednjem dijelu ušivena je ili postavljena značka iz člana 2. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi

6) Plitke cipele (muške) uobičajenog su oblika (kroja), crne boje, izrađene od prirodne kože, s lijepljenim gumenim đonom, anilinskom ili platnenom podstavom, bez ukrasa, na vezivanje (šniranje) i potpeticama visine do 3 cm.

Plitke cipele za žene istih su karakteristika kao i za muškarce, s tim da im potpetica može biti visine do 4,5 cm.

7) Čarape su uobičajenog oblika i veličine i ojačane na peti i prstima.

8) Radni mantil za rad u laboratorijskim uslovima bijele je boje, otvorenih revera. Sprijeda se zakopčava s 5 dugmadi (jednoredno kopčanje). Na lijevoj prednjoj strani u visini grudi nalazi se jedan vanjski džep širine 12 cm, a na prednjoj lijevoj i desnoj strani u visini kukova nalaze se 2 vanjska džepa širine 16 cm.

III - DOPUNSKI DIJELOVI UNIFORME

Član 8.

Dopunski dijelovi uniforme

Dopunski dijelovi policijske uniforme su: kratka kožna jakna, vjetrovka s uloškom, džemper, duboke cipele, terenske cipele, kožne rukavice, fluorescentna narukavlja, fluorescentni prsluk i navlake za šapku.

Dopunski dijelovi radne uniforme za poslove podrške su: radni kombinezon, gumena čizma, potkapa, fluorescentna narukavlja i fluorescentni prsluk, koji se dodjeljuju policijskim službenicima za vršenje određenih poslova i zadataka.

Član 9.

Oblik dopunskih dijelova uniforme

Pojedini dopunski dijelovi uniforme imaju slijedeći oblik (kroj), i to:

1) Kratka kožna jakna podstavljen je podstavom i kopča se patent-zatvaračem i u donjem dijelu metalnom kopčom. Naprijed su dva prsna džepa s patentom i dva donja džepa s lajsnom ubačenom u prednji stranični šav. Gornji džepovi prikriveno se kopčaju metalnom kopčom, a iznad lijevog džepa našiven je kvadratić od iste kože za značku. Na lijevoj strani jakne taj dio prednjice proštepan je štepom 4 cm, koji ujedno pričvršćuje prednjicu sa bezecom i patent-zatvaračem. Leđa su sječena sa strane i čine leđa iz tri dijela s ukrasnim štepom i ubačenom faltnom u gornjem dijelu. Faltne su učvršćene na donjem kraju. Jakna se u donjem dijelu završava lajsnom širine 6 cm (na leđnom dijelu lajsna je elastična, u dužini od 30 cm, po 15 cm sa svake strane) i kopčanjem na sredini metalnom kopčom. Na leđima sa strane nalaze se po tri faltne. Rukav je komotnog kroja, koji se završava na dužini 80 cm lajsnom širine 5 cm, a ista se kopča metalnom kopčom. Kragna je sa štepom, a prekrivena je vještačkim krznom, koje se po potrebi može skinuti. Jakna je podstavljen kvalitetnom podstavom s dva džepa. Lijeva strana zatvara se patent-zatvaračem, a desna je otvorena. Oba džepa formirana su s dva uredno proštepana paspula.

Jakna je dvaput štepana: po šavu prednjice, satla, patna, lajsne, orukavlje gornjeg dijela, šav rukava, ramena manžeta rukava, naramenica leđni šav. Jednom je štepana kragna, prednji dio kant, po dužini jakne. Na kratkoj kožnoj jakni nose se natpisi i amblem iz člana 5, kao i oznaka čina, te policijska oznaka iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

2) Vjetrovka s uloškom podstavljena je svile-
nom tkaninom odgovarajuće boje. Iznad lijevog
džepa našiven je kvadratić od iste tkanine za
značku. Od ramena do visine grudi i preko leđa
vjetrovka je ojačana i ima uložak do rukava.
Vjetrovka ima pojas i kapuljaču koji su od istog
materijala kao i vjetrovka. Kapuljača pokriva
šapku i podstavljena je tkaninom odgovarajuće
boje i ista se može skinuti. Vjetrovka ima na
desnom pešu u jednom redu 4 dugmeta koja su,
kao i značke, iste boje kao i materijal od kojeg je
izrađena vjetrovka. Na obje spoljne strane urezani
su uspravni džepovi uobičajene veličine, koji se
zatvaraju patent-zatvaračem. Na donjem dijelu
vjetrovke postoje s obje strane dva duboka džepa
s prijeklopima širine od 18 cm i visine od 24 cm.
Vjetrovka je duga do visine koljena. Naramenice
vjetrovke su od istog materijala kao i vjetrovka i
izrađene su tako da se na njih mogu navući
oznake i činovi.

Na vjetrovki s uloškom nose se natpisi i
emblemi iz člana 5, kao i oznaka čina, te policijska
oznaka iz člana 6. Uredbe o jedinstvenoj
policijskoj uniformi.

3) Džemper je uobičajenog kroja s kragom
okrugli vrat, s platnenim ojačanjima na laktovima.
Iznad lijevog džepa na platnenom ojačanju
našiven je kvadratić od iste tkanine za značku, a
na platnenim ojačanjima na ramenima postavljene
su naramenice od istog materijala, na koje se
mogu navući oznake činova.

Na džemperu se nose natpisi i emblemi iz člana
5, kao i oznaka čina, te policijska oznaka iz člana
6. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

4) Duboke cipele uobičajenog su oblika (kroja),
bez ukrasa, s unutrašnje strane podstavljene
krznom.

5) Terenske cipele (čizme) uobičajenog su
oblika (kroja), s našivenim gležnjacima visine oko
8 cm iznad članaka.

6) Kožne rukavice uobičajenog su oblika
(kroja), s odvojenim prstima, a s unutrašnje strane
podstavljene su krznom.

IV - BOJA, NAČIN IZRADE, MATERIJALI ZA IZRADU I ROKOVI TRAJANJA DIJELOVA UNIFORME

Član 10.

Boja dijelova uniforme

Svečana bluza, svečane pantalone, svečana
suknja, svečana kravata, svečana šapka i čarape su
tamnoplave boje.

Svečane rukavice, košulja i kišni mantil su
svijetlosive boje (boje leda).

Vjetrovka i džemper iz člana 9. ovog Pravil-
nika graosive su boje (kataloški broj 581/0/).

Kratka kožna jakna i kožne rukavice iz člana 9.
ovog Pravilnika, kao i vindjaka, pantalone i
rukavice uniforme za motocikliste iz člana 5. ovog
Pravilnika svijetle su sivoplave boje (golub-boja).

Uniforma za bicikliste graosive je boje
(kataloški broj 581/0/).

Kombinezon s uloškom, jakna s uloškom, kišna
jakna (kabanica), majica kratkih rukava, kačket-
-kapa i čarape iz člana 7. ovog Pravilnika su
tamnosive boje.

Pantalone zimske, pantalone ljetne, košulja
dugih rukava, košulja kratkih rukava, majica,
kačket, kombinezon s uloškom, džemper, jakna s
uloškom, pantalone s uloškom, " nato " kapa, kapa
za zimu, čarape ljetne i čarape zimske iz člana 4.
ovog Pravilnika crne su boje.

Član 11.

Način izrade

Svečana uniforma izrađuje se po mjeri.

Radna uniforma za poslove policijske podrške,
uniforma za motocikliste, uniforma za bicikliste i
radna uniforma za kriminalističku tehniku i
kontradiverzionu zaštitu izrađuju se u standardnim
konfekcijskim veličinama (brojevima).

Dopunski dijelovi uniforme izrađuju se u
standardnim konfekcijskim veličinama (brojevima).

Član 12.

Materijali za izradu uniforme

Materijali za izradu uniformi, odnosno sastavnih
dijelova uniforme i posebnih dijelova uniforme,
moraju ispunjavati slijedeće uvjete u pogledu vrste i
sirovinskog sastava osnovnog materijala:

- 1) Tergal-tkanina za svečanu bluzu, suknja, pantalone i šapka:
 - vuna 45 - poliester 55%,
 - težina po 1 m² od 200 g do 280 g,
 - širina 150 cm,
 - gustoća tkanja: osnova - 300 i potka 240,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%,
 - postojanost boje od 4 do 5;
- 2) Tkanina za kišni mantil:
 - vodootporni poliester - poliamid gumirani (sintetičko vlakno 100%),
 - težina po 1 m² od 80 g do 200 g,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%;
- 3) Tkanina za kišnu jaknu (kabanicu):
 - vodootporni poliester - poliamid gumirani (sintetičko vlakno 100%),
 - težina po 1 m² od 80 g do 200 g,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%;
- 4) Tkanina za svečanu košulju:
 - pamuk od 60 do 70% - poliester od 30 do 40%,
 - težina po 1 m² od 130 g do 150 g,
 - širina 150 cm,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%,
 - postojanost boje od 4 do 6;
- 5) Tkanina za pantalone zimske i pantalone s uloškom i kapa za zimu:
 - vuna 45% - poliester 55%,
 - težina po 1 m² od 250 g do 280 g,
 - širina 150 cm,
 - gustoća tkanja: osnova 320 i potka 220,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%,
 - postojanost boje od 4 do 5,
 - predivo finoće po osnovi i potki Nm 46/2,

(Tkanina za uložak pantalona je polar-flis, površinske mase 240 g/m², antipiling, poliester 100%.);
- 6) Tkanina za pantalone ljetne, košulju, kombinizon s uloškom, kačket i "nato" kapu:
 - platno rips-tkanja,
 - češljani pamuk 50% - poliester 50%,
 - težina po 1 m² od 200 g do 250 g,
 - gustoća tkanja: osnova - 521 i potka - 230,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%,
 - postojanost boje od 4 do 5,
 - antistatik;
- 7) Tkanina za jaknu s uloškom i vjetrovku s uloškom:
 - češljani pamuk 50% - poliester 50%,
 - predivo finoće po osnovi i potki Nm 40/2,
 - težina po 1 m² od 200 do 250 g,
 - širina tkanine 140 cm,
 - dozvoljeno skupljanje po osnovi i potki 1%,
 - postojanost boje od 4 do 6,

(Tkanina za uložak jakne i vjetrovke je polar-flis, površinske mase 240-280 g/m², antipiling, poliester 100%.);
- 8) Džemper:
 - vuna 50%,
 - sintetika 50%,
 - platnena ojačanja - pamuk 50% i poliester 50%;
- 9) Kratka jakna kožna i policijska uniforma za motocikliste:
 - teleći boks,
 - postojanost boje od 4 do 6,
 - širina 140-150 cm,
 - težina po 1 m² od 350 g do 500 g;
- 10) Majica, svečane rukavice, kačket, zaštitna maska i marama:
 - pamuk 100%;
- 11) Svečane i ljetne čarape:
 - pamuk 60% - poliamid 40%;
- 12) Čarape zimske:
 - vuna 60% - poliamid 40%;
- 13) Kravata:
 - vještačka svila 100%;
- 14) Radni mantil za rad u laboratorijskim uslovima:
 - pamuk 60% - poliamid 40%;
- 15) Duboke cipele:
 - koža,
 - podstavljene, s gumenim đonom;
- 16) Terenske cipele:
 - koža,
 - vodonepropusne,
 - podstavljene, s kožnim međudonom i
 - gumenim đonom.

Član 13.**Rokovi trajanja dijelova uniforme**

Rokovi trajanja sastavnih i dopunskih dijelova uniforme su:

- 1) Tri mjeseca za:
 - čarape zimske,
 - čarape ljetne;
- 2) Šest mjeseci za:
 - majicu,
 - svečane čarape;
- 3) Jedna godina za:
 - pantalone ljetne,
 - košulju dugih rukava,
 - košulju kratkih rukava,
 - kačket;
- 4) Dvije godine za:
 - pantalone zimske,
 - pantalone za bicikliste,
 - svečanu košulju,
 - "nato" kapu,
 - kačket,
 - maramu;
- 5) Tri godine za:
 - džemper,
 - kišnu jaknu,
 - duboke cipele,
 - radni mantil za rad u laboratorijskim uslovima,
 - patike za bicikliste,
 - biciklističku kacigu,
 - štitnike za bicikliste;
- 6) Četiri godine za:
 - kratku kožnu jaknu,
 - jaknu s uloškom,
 - vjetrovka s uloškom,
 - pantalone s uloškom,
 - kapu zimsku s uloškom,
 - uniformu za motocikliste,
 - terenske cipele i kožne rukavice;

7) Pet godina za:

- svečanu bluzu,
- svečane pantalone,
- kišni mantil,
- svečanu suknju,
- svečane rukavice,
- svečanu šapku,
- svečanu kravatu,
- svečane cipele plitke.

Vrijeme trajanja dopunskih dijelova uniforme iz stava 2. člana 8. ovog Pravilnika posebno se ne utvrđuje.

Vrijeme određeno za trajanje uniforme, sastavnih i dopunskih dijelova uniforme iz stava 1. ovog člana produžava se, i to:

- za vrijeme privremene nesposobnosti policijskog službenika zbog bolesti ili povrede zadobijene u vršenju poslova i zadataka;
- za vrijeme za koje je policijski službenik, u skladu sa zakonom, privremeno udaljen s posla i zadataka;
- za vrijeme koje je policijski službenik proveo na poslovima i zadacima u policijskom organu za čije obavljanje nije propisano nošenje uniforme, kao i sastavnih i dopunskih dijelova uniforme.

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 14.****Prestanak važenja ranijih propisa**

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnim uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u specifičnim geografskim i klimatskim uslovima o boji i rokovima trajanja uniforme policije Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Član 15.**Stupanje na snagu**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 05-3-02-24/07
23. aprila 2007. god.
B i h a ć

Ministar
mr. **Hasan Kahrić**

121.

Temeljem člana 17. Zakona o srednjoj školi ("Sl. glasnik USK-a", br. 3/97), a u vezi sa članom 49. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a", br. 5/04), te člana 1. i člana 2. Pravilnika o upisu predškolske ustanove, osnovne i opće srednje škole u Registar javnih ustanova ("Sl. glasnik USK-a", br. 7/05) na području USK-a, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje

SPISAK

**VERIFICIRANIH SREDNJIH ŠKOLA
NA PODRUČJU UNSKO - SANSKOG
KANTONA UPISANIH U REGISTAR
SREDNJIH ŠKOLA KOJI VODI KANTO-
NALNO MINISTARSTVO OBRAZO-
VANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU**

OPĆINA BIHAĆ

1. Javna ustanova Gimnazija "Bihać" u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 23. na strani 23.

Javna ustanova Gimnazija "Bihać" u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika po nastavnom planu i programu škola, i to:

Opća gimnazija

2. Javna ustanova Mješovita srednja škola u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 24. na strani 24.

Javna ustanova Mješovita srednja škola u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Ekonomska škola

Stručno zvanje:

- ekonomski tehničar, EU VET
- finansijsko-računovodstveni smjer i
- komercijalni smjer

Ugostiteljsko - turistička tehnička škola

Stručno zvanje: turistički tehničar, EU VET

Ugostiteljsko - turistička stručna škola

Zanimanje: kuhar EU VET, konobar EU VET, majstor kuhar, majstor konobar

Trgovinska stručna škola

Zanimanje: prodavač, EU VET, majstor prodavač

3. Javna ustanova Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 25. na strani 25.

Javna ustanova Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Elektrotehnička škola

Stručno zvanje: elektrotehničar energetike, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, elektroničar telekomunikacija

Elektrotehnička stručna škola

Zanimanje: elektromehaničar, električar, EU VET, elektroničar telekomunikacija

Drvoprerađivačka tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar primarne obrade drveta

Drvoprerađivačka stručna škola

Zanimanje: stolar

4. Javna ustanova Mašinsko - saobraćajna mješovita srednja škola u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 26. na strani 26.

Javna ustanova Mašinsko - saobraćajna mješovita srednja škola u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Mašinska tehnička škola

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Saobraćajna tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja, tehničar unutrašnjeg transporta

Mašinska stručna škola

Zanimanje: bravar, mašinbravar, metaloglodač, metalostrugar, instalater centralnog grijanja, plinski i vodoinstalater, automehaničar, autolimar, limar, alatničar, mehaničar šinskih vozila, zavarivač, majstor bravar, majstor mašinbravar, majstor metaloglodač, majstor metalostrugar, instalater majstor za centralno grijanje, instalater majstor za plinske instalacije i uređaje, instalater majstor za vodovod i kanalizaciju, majstor autolimar, majstor limar, majstor alatničar, majstor

automehaničar, majstor zavarivač, rukovalac građevinskih pretovarnih mašina

Saobraćajna stručna škola

Zanimanje: vozač motornih vozila, vozač teških teretnih vozila - majstor, vozač specijalnih vozila - majstor, vozač autobusa u međunarodnom prometu - majstor

5. Javna ustanova Medicinska škola u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 27. na strani 27.

Javna ustanova Medicinska škola u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Medicinska škola

Stručno zvanje: medicinska sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, akušersko - ginekološka sestra - tehničar, sanitarno-ekološki tehničar, pedijatrijska sestra - tehničar

Hemijsko - tehnološka tehnička škola

Stručno zvanje: hemijski tehničar

6. Javna ustanova Umjetnička škola u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 28. na strani 28.

Javna ustanova Umjetnička škola u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima umjetničke škole, i to:

Srednja škola primijenjenih umjetnosti

Stručno zvanje: likovni tehničar za primijenjeno slikarstvo, likovni tehničar za reklamnu grafiku

Srednja umjetnička muzička škola

Stručno zvanje: muzičar općeg smjera, muzičar - trubač, gitarist, klarinetist, harmonikaš, muzičar - saksofonist, muzičar-flautist, muzičar - klavirist

7. Privatna srednja škola Tursko - bosanski unsko - sanski koledž u Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 29. na strani 29.

Privatna srednja škola Tursko - bosanski unsko-sanski koledž sa sjedištem u Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika po nastavnom planu i programu koledž - općeg smjera.

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

8. Javna ustanova Opća gimnazija "Bosanska Krupa" iz Bosanske Krupe upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 30. na strani 30.

Javna ustanova Opća gimnazija "Bosanska Krupa" iz Bosanske Krupe ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika prema nastavnom planu i programu, i to:

Opća gimnazija

9. Javna ustanova Mješovita srednja škola "Safet Krupić" u Bosanskoj Krupi upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 31. na strani 31.

Javna ustanova Mješovita srednja škola "Safet Krupić" u Bosanskoj Krupi ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima, i to:

Mašinska tehnička škola

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Drvoprerađivačka tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta

Šumarska tehnička škola

Stručno zvanje: šumarski tehničar

Mašinska stručna škola

Zanimanje: mašinbravar, automehaničar, plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, autolimar, zavarivač, bravar

Drvoprerađivačka stručna škola

Zanimanje: stolar po "Phare Vet programu"

Šumarska stručna škola

Zanimanje: lugar, rukovodilac šumske mehanizacije

Tekstilna tehnička škola

Stručno zvanje: tekstilni tehničar

Tekstilna stručna škola

Zanimanje: konfeksionar tekstila - krojač, krojač po "Phare Vet programu"

OPĆINA BOSANSKI PETROVAC

10. Javna ustanova Mješovita srednja škola u Bosanskom Petrovcu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 32. na strani 32.

Javna ustanova Mješovita srednja škola u Bosanskom Petrovcu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Opća gimnazija**Šumarsko-tehnička škola**

Stručno zvanje: šumarski tehničar

Drvoprerađivačka tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta

Trgovinska stručna škola

Zanimanje: prodavač

Ekonomska škola

Stručno zvanje: ekonomski tehničar

Mašinska stručna škola

Zanimanje: automehaničar, bravar, mašinbravar

Stručna škola uslužnih djelatnosti

Zanimanje: frizer - vlasuljar

OPĆINA BUŽIM

11. Javna ustanova Mješovita srednja škola "Hasan Musić" u Bužimu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 33. na strani 33.

Javna ustanova Mješovita srednja škola "Hasan Musić" u Bužimu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Opća gimnazija**Poljoprivredna tehnička škola**

Stručno zvanje: poljoprivredni tehničar

Poljoprivredna stručna škola

Zanimanje: voćar - vinogradar

Mašinska tehnička škola

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Mašinska stručna škola

Zanimanje: automehaničar, mašinbravar, bravar, instalater centralnog grijanja, plinski i vodoinstalater

Trgovinska stručna škola

Zanimanje: prodavač

Tekstilna tehnička škola

Stručno zvanje: tekstilni tehničar

Tekstilna stručna škola

Zanimanje: konfektionar tekstila - krojač

OPĆINA CAZIN

12. Javna ustanova Gimnazija u Cazinu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 34. na strani 34.

Javna ustanova Gimnazija u Cazinu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa nastavnim planom i programom škola, i to:

Opća gimnazija

13. Javna ustanova Medresa "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 35. na strani 35.

Javna ustanova Medresa "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu ispunjava uvjete za obrazovanje učenika - polaznika po posebnom nastavnim planu i programu za obrazovanje vjerskih službenika, i to:

Stručno zvanje: muallima, muallim, imam, hatib

14. Javna ustanova "I srednja škola Cazin" u Cazinu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 36. na strani 36.

Javna ustanova "I srednja škola Cazin" u Cazinu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Mašinska tehnička škola

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Elektrotehnička škola

Stručno zvanje: elektrotehničar elektronike, elektrotehničar računarske tehnike i automatike

Mašinska stručna škola

Zanimanje: automehaničar, mašinbravar, metalostrugar, limar i autolimar, instalater centralnog grijanja, plinski i vodoinstalater

Elektrotehnička stručna škola

Zanimanje: elektromehaničar i elektroinstalater

Tekstilna tehnička škola

Stručno zvanje: tekstilni tehničar

Tekstilna stručna škola

Zanimanje: konfeksionar tekstila - krojač

15. Javna ustanova "II srednja škola Cazin" u Cazinu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 37. na strani 37.

Javna ustanova "II srednja škola Cazin" u Cazinu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Ekonomska škola

Stručno zvanje: ekonomski tehničar, ekonomski tehničar EU VET

Ekonomija, pravo, administracija i trgovina

Zanimanje: poslovni sekretar/tajnik, III st. str. sprema

Ugostiteljsko - turistička tehnička škola

Stručno zvanje: hotelsko - turistički tehničar, ugostiteljsko - kulinarski tehničar EU VET

Građevinska tehnička škola

Stručno zvanje: građevinski tehničar, građevinski tehničar EU VET, arhitektonski tehničar

Građevinska stručna škola

Zanimanje: zidar - fasader - izolater, zidar - fasader - izolater EU VET

Ugostiteljsko - turistička stručna škola

Zanimanje: konobar, kuhar, konobar EU VET

Trgovinska stručna škola

Zanimanje: prodavač, trgovac EU VET

OPĆINA KLJUČ

16. Javna ustanova Mješovita srednja škola "Prof. Omer Filipović" u Ključu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 38. na strani 38.

Javna ustanova Mješovita srednja škola "Prof. Omer Filipović" u Ključu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Opća gimnazija**Mašinska tehnička škola**

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Ekonomska škola

Stručno zvanje: ekonomski tehničar

Drvoprerađivačka tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta

Drvoprerađivačka stručna škola

Zanimanje: stolar

Mašinska stručna škola

Zanimanje: bravar, metalostrugar, automehaničar, plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, majstor bravar, majstor automehaničar

Elektrotehnička škola

Stručno zvanje: elektrotehničar energetike

Elektrotehnička stručna škola

Zanimanje: elektroinstalater, elektromehaničar, majstor elektroinstalater

Trgovinska stručna škola

Zanimanje: prodavač

Tekstilna stručna škola

Zanimanje: konfeksionar tekstila - krojač, krojač po "Phare Vet programu"

Stručna škola uslužnih djelatnosti

Zanimanje: frizer - vlasuljar

OPĆINA SANSKI MOST

17. Javna ustanova "Gimnazija" u Sanskom Mostu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 39. na strani 39.

Javna ustanova "Gimnazija" u Sanskom Mostu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika prema nastavnim planovima i programima škola, i to:

Opća gimnazija

18. Javna ustanova Mješovita srednja škola "Amir Žilić" u Sanskom Mostu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 40. na strani 40.

Javna ustanova Mješovita srednja škola "Amir Žilić" u Sanskom Mostu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Mašinska tehnička škola

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Elektrotehnička škola

Stručno zvanje: elektrotehničar energetike

Građevinska stručna škola

Zanimanje: zidar - fasader - izolater, tesar - parketar

Elektrotehnička stručna škola

Zanimanje: elektroenergetičar, elektroinstalater, električar po "Phare Vet programu"

Tekstilna tehnička škola

Stručno zvanje: tekstilni tehničar - konfeksionar

Mašinska stručna škola

Zanimanje: automehaničar, metalostrugar, bravar, instalater centralnog grijanja, plinski i vodoinstalater

Ugostiteljsko - turistička tehnička škola

Stručno zvanje: hotelsko - turistički tehničar

Ugostiteljsko - turistička stručna škola

Zanimanje: konobar, kuhar

Tekstilna stručna škola

Zanimanje: konfeksionar tekstila - krojač, krojač po "Phare Vet programu"

Stručna škola uslužnih djelatnosti

Zanimanje: frizer - vlasuljar

Drvoprerađivačka stručna škola

Zanimanje: stolar, stolar po "Phare Vet programu"

Saobraćajna tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar PTT-saobraćaja

Saobraćajna stručna škola

Zanimanje: vozač motornih vozila

Ekonomska škola

Stručno zvanje: ekonomski tehničar

19. Javna ustanova Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" u Sanskom Mostu upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 41. na strani 41.

Javna ustanova Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" u Sanskom Mostu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Poljoprivredna tehnička škola

Stručno zvanje: poljoprivredni tehničar, poljoprivredni tehničar ratarskog smjera, poljoprivredni tehničar stočarskog smjera, poljoprivredni tehničar prehrambenog smjera

Poljoprivredno - prehrambena stručna škola

Zanimanje: mesar, prerađivač voća i povrća, stočar, cvječar, ratar - povrtlar, vočar - vinogradar, farmer - opći smjer po "Phare Vet programu", pekar

Veterinarska tehnička škola

Stručno zvanje: veterinarski tehničar

Ostale djelatnosti

Stručno zvanje: ekološki tehničar

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

20. Javna ustanova Gimnazija "Muminović Nail" u Velikoj Kladuši upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 42. na strani 42.

Javna ustanova Gimnazija "Muminović Nail" u Velikoj Kladuši ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom, i to:

Opća gimnazija

21. Javna ustanova I srednja škola "Dr. Husein Džanić" u Velikoj Kladuši upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 43. na strani 43.

Javna ustanova I srednja škola "Dr. Husein Džanić" u Velikoj Kladuši ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Saobraćajna tehnička škola

Stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja

Mašinska tehnička škola

Stručno zvanje: mašinski tehničar

Drvoprerađivačka stručna škola

Zanimanje: stolar

Saobraćajna stručna škola

Zanimanje: vozač motornih vozila, vozač teških teretnih vozila - majstor, vozač autobusa u međunarodnom prometu - majstor, vozač specijalnih vozila - majstor

Mašinska stručna škola

Zanimanje: automehaničar, mašinbravar, limar, metalostrugar, plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, majstor - automehaničar, majstor - metalostrugar, majstor - plinski i vodoinstalater

22. Javna ustanova II srednja škola Velika Kladuša upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 44. na strani 44.

Javna ustanova II srednja škola Velika Kladuša ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika - polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:

Ekonomska škola

Stručno zvanje: ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar

Ekonomija, pravo, administracija i trgovina

Zanimanje: poslovni sekretar/tajnik, III st. str. sprema

Poljoprivredna tehnička škola

Stručno zvanje: poljoprivredni tehničar, poljoprivredni tehničar prehrambenog smjera

Hemijsko -tehnološka tehnička škola

Stručno zvanje: hemijski tehničar

Trgovinska stručna škola

Zanimanje: prodavač, majstor prodavač - specijalist

Tekstilna stručna škola

Zanimanje: tkač

Poljoprivredno - prehrambena stručna škola

Zanimanje: prerađivač voća i povrća, prerađivač mlijeka, mesar, farmer, pekar

Ugostiteljsko - turistička stručna škola

Zanimanje: konobar, kuhar

II

Upisom u Registar srednjih škola, navedene srednje škole stekle su pravo da izdaju svjedočanstva- svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o završetku obrazovanja, odnosno o završenim pojedinim razredima i oblicima obrazovanja u školskoj 2006/2007. godini.

III

Ovaj Spisak bit će objavljen u "Službenom glasniku Unsko - sanskog kantona".

Broj 10-05-3861-1/07
11. aprila 2007. god.
B i h a ć

Ministar
Prof. Nuho Kurtović, s.r.

122.

Na osnovu člana 16. Pravilnika o radu notara ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 61/02), dana 19.4.2007. godine ministrica Kantonalnog ministarstva pravde donosi

RJEŠENJE

**O FORMIRANJU KOMISIJE ZA
PREGLED PROSTORIJA, OPREME I
SREDSTAVA ZA RAD NOTARA SA
SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U
UNSKO - SANSKOM KANTONU**

I

Imenuje se Komisija za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Unsko - sanskom kantonu u sastavu:

1. Vahid Ćoralić, predsjednik Komisije
2. Tehirza Prošić, član
3. Munira Alagić, član

II

Zadatak Komisije iz stava I ovog Rješenja je da:

- izvrši uvid u poslovne prostorije, opremu i sredstva imenovanih notara sa službenim sjedištem u Unsko - sanskom kantonu,
- da sačini zapisnik o izvršenom pregledu,
- da dà svoje mišljenje o tome da li su, ili nisu ispunjeni svi uslovi potrebni za rad notara propisani članovima od 9. do 14. Pravilnika o radu notara.

III

Rok za izvršenje zadatka navedenog u tački II ovog Rješenja je 27.4.2007.godine.

IV

Naknada za rad članovima Komisije odredit će se posebnim rješenjem.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva i u "Službenom glasniku Unsko - sanskog kantona".

Broj 07-49-4189-1/06
19. aprila 2007. god.
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

123.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Auto-moto klub "KRAJINA 4x4" iz Cazina za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 30.3.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 175. upisano je udruženje Auto-moto klub "KRAJINA 4X4".

Sjedište udruženja je Cazin, Puškari bb.

2. Djelatnosti udruženja su:

- okupljanje auto-moto vozača, provođenje aktivnosti u obezbjeđivanju boljeg statusa auto-moto vozača, zaštite prava članova udruženja, te organiziranje takmičenja u auto-moto sportu,
- vođenje evidencije o auto-moto vozačima te iniciranje njihovog uključivanja u auto-moto asocijacije,
- saradnja s drugim institucijama i sportskim klubovima,
- organiziranje i provođenje raznih sportskih takmičenja u automobilizmu i motociklizmu,
- prikupljanje raznih vrsta pomoći i donacija u zemlji i inostranstvu s ciljem ostvarivanja djelatnosti udruženja,
- organiziranje kulturnih i sportskih aktivnosti,
- obavljanje i drugih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je HAIRLAHOVIĆ EKREM, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-2722-UP-1/07
30. marta 2007. god.
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

124.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Plesni klub "SALSA" iz Bihaća za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 2.4.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 176. upisano je udruženje Plesni klub "SALSA".

Sjedište udruženja je Bihać, Ul. Ešrefa Kovačević H-5.

2. Djelatnosti udruženja su:

- zastupanje interesa članova udruženja pred gradskim i državnim organima vlasti te sportskim organizacijama,
- obezbjeđenje uslova za razvoj vrhunskog sporta u sportskim granama koje njeguje udruženje,
- poduzimanje odgovarajuće aktivnosti radi unapređenja i omasovljavanja sportskog plesa,
- praćenje i upoznavanje svojih članova s međunarodnim iskustvima u oblasti sportskog plesa,
- organiziranje i pružanje pomoći članovima udruženja u unapređenju njihovog rada,
- jačanje sportskog morala i duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja,
- podsticanje rada članova udruženja, dodjeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate te doprinos unapređivanju sportskog plesa,
- učestvovanje u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni udruženju.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je BAJČETIĆ ADI, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-2494-UP-1/07
2. aprila 2007. god.
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

125.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu "Udruženja žena Kulen-Vakuf" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 2.4.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 177. upisano je "Udruženje žena Kulen-Vakuf".

Sjedište Udruženja je Kulen-Vakuf, Trg žrtava 12. jula.

2. Djelatnosti Udruženja su:

- demokratizacija društva,
- podsticanje jačanja i zaštite ljudskih prava,
- podsticaj ekonomskog razvoja,
- unapređenje poljoprivrednih aktivnosti,
- jačanje individualnog mikro i malog poslovnog sektora,
- povećanje obima proizvodnje i prodaje realizacijom ekonomskih programa,
- jačanje uticaja malih proizvođača na tržištu,
- zalaganje za postizanje povoljnih uslova za rad i djelovanje članova Udruženja u obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
- pružanje pomoći u akcijama humanitarnog karaktera,
- afirmacija položaja žene njihovima angažovanjem u društvu,
- podsticanje edukacije građana iz svih oblasti društvenog života,
- podsticanje razvoja kulturnih i etičkih principa građana,
- lobiranje i javno zagovaranje u cilju uključivanja žena u zakonodavnu i izvršnu vlast,
- aktivno uključivanje članova Udruženja u borbu protiv narkomanije,

Sjedište Udruženja je Sanski Most, Ul. prijedorska 111.

2. Djelatnosti Udruženja su:

- potpora akcijama i projektima Ministarstva unutrašnjih poslova i pravosudnih organa razmjennom informacija,
- potpora ovisnicima o psihosomatskim supstancama u specijaliziranom metadonskom projektu,
- pomoć ovisnicima oko regulisanja njihovog statusa, zdravstvenog osiguranja, socijalne potpore i resocijalizacije,
- pružanje pomoći pri smještaju i daljnjem liječenju ovisnicima u bolnici i komuni,
- podsticanje organiziranja stručnih predavanja po školama, seminara sa interaktivnim pristupom, s poznatim ekspertima iz zemlje i inostranstva,
- organiziranje javnih tribina, rasprava, okruglih stolova, treninga, radionica i konferencija,
- organiziranje predavanja za članove Udruženja, te učešće na lokalnim medijima,
- izrada brošura, plaketa, materijala i spotova iz oblasti narkomanije te koordinacija već postojećih programa na lokalnom radiju i televiziji,
- podrška istraživanjima drugih te sprovođenju vlastitih kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja i objava putem elektronskih medija,
- pružanje podrške Udruženju bivših ovisnika, Udruženju roditelja ovisnika,
- podrška i koordinacija rada sa sličnim udruženjima na ovoj problematici,
- saradnja s organima lokalne vlasti, te organima vlasti višeg nivoa,
- uspostavljanje partnerstva s vladinim, nevladinim i biznis sektorom u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je MAŠIĆ MUHAMED, predsjednik Udruženja.

Broj 07-05-1182-UP-1/07
9. aprila 2007. god.
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

128.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Motoklub "KARABAJA" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 10.4.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 180. upisano je udruženje Motoklub "KARABAJA".

Sjedište Udruženja je Bihać, Ul. 502. viteške bb.

2. Djelatnosti udruženja su:

- zaštita interesa članova udruženja, vozača i ostalih učesnika u prometu na cestama,
- provođenje akcija na zaštiti okoliša,
- podsticanje razvoja vrhunskog i masovnog auto, moto i karting sporta,
- saradnja s nadležnim organima vlasti, naučnim i stručnim institucijama,
- zastupanje interesa svojih članova u oblasti automobilizma, motociklizma, karting sporta u međunarodnim asocijacijama i klupskim organizacijama,
- obavljanje i drugih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je RAMIĆ SANEL, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-1750-UP-1/07
10. aprila 2007. god.
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

129.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja etažnih vlasnika i suvlasnika zajedničkih dijelova i uređaja zgrade "LAMELA 3/5" - Ozimice I Bihać za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

Mujkana iz Zagrada, pod 35. Keserović Šerifa kći Ibri iz Vrnograča, pod 36. Mržljak Ibrahim sin Mumina iz Zagrada, pod 37. Omanović Nazifa iz Trnova, pod 38. Mržljak Nura iz Velike Kladaše, pod 39. Kantarević Behlil sin Džemala iz Podzvizda, pod 40. Zrlić Josip sin Ivana iz Velike Kladaše, pod 41. Šabić Arif sin Šabana, pod 42. Rahmanović Dragana kći Šerifa, pod 43. Miljković Sulejman sin Ibrin, pod 44. Hodžić Arif sin Hasana, pod 45. Karajić Husein sin Mehe, pod 46. Miljković Hasan sin Ibri, pod 47. Grahović Suljo sin Rekana, pod 48. Ribić Milan sin Nikole, pod 49. Ribić Dragan sin Nikole, pod 50. Odobašić Hasan sin Hašima, pod 51. Gračanin Kada kći Hašima, pod 52. Miljković Hasnija kći Hašima, pod 53. Sarajlija Fatma kći Saliha, pod 54. Silahić Fate iz Todorova, pod 55. Veljačić Hata, pod 56. Mržljak Mehmed sin Ibri, pod 57. Mržljak Emina kći Ibri, pod 58. Delić Hase sin Mehe, pod 59. Sarajlija Esad sin Saliha, pod 60. Tulić Salih sin Ibrahima, pod 61. Pajzetović Ahmet sin Ale, pod 62. Rahmanović Muhamed sin Omerage iz Zagrada, pod 63. Sarajlija Kasim sin Saliha, pod 64. Sarajlija Asim sin Saliha, pod 65. Karajić Husein sin Omera iz Zagrada, pod 66. Mujakić Fehra sin Mustafe, pod 67. Pajzetović Hasan sin Mehmeda, pod 68. Bašić Husein sin Šerifa iz Zagrada, pod 69. Bašić Hasan sin Šerifa iz Zagrada, pod 70. Rahmanović ud. Ale Zlata iz Zagrada, pod 71. Rahmanović Jusuf sin Ale iz Zagrada, pod 72. Rahmanović Ramo sin Ale iz Zagrada, pod 73. Rahmanović Rasim sin Ale iz Zagrada, pod 74. Rahmanović Šerif iz Zagrada, pod 75. Rahmanović Hašim sin Ibri iz Zagrada, pod 76. Rahmanović Hasan sin Ibri iz Zagrada, pod 77. Rahmanović Arif sin Ibri iz Zagrada, pod 78. Čelebić Esad sin Bajre iz Golubovića, pod 79. Hozanović Husein sin Mehmeda iz Kudića, pod 80. Munjaković Derviš sin Hašima iz Kudića, pod 81. Balić Braco sin Mustafe, pod 82. Jušić Juso sin Bajre iz Todorova, pod 83. Hafizović Arifa ž. Zikrije iz Zagrada, pod 84. Dautović Senija kći Sulejmana iz Marjanovca, pod 85. Rekić Šerif sin Jusufa iz Golubovića, pod 86. Mehadžić Hasnija kći Ahmeta, pod 87. Ajdinović Ibrahim sin Hasana, pod 88. Nadarević Smail sin Abida, pod 89. Isaković Bego sin Ibrahima, pod 90. Dizdarević Mirsad sin Jusufa iz Šumatca, pod 91. Dizdarević Asim sin Jusufa iz Šumatca, pod 92. Alijagić Hasan sin Arifa iz Zborišta, pod 93. Cimeš Žarko sin Vlade, pod 94. Mašinović Osman sin Mahmuta iz Cazina, pod 95. Smlatić Hilmija sin Sulejmana, pod 96. Smlatić Samir sin

Sulejmana, pod 97. Rizvić Enisa kći Sulejmana, pod 98. Čufurović Zerina iz Donje Slapnice, pod 99. Čufurović Sulejman sin Redžepa iz Donje Slapnice, pod 100. Miskiće Zuhdija sin Mehe, pod 101. Osmankić Safet sin Redže, pod 102. Hafizović Zikrija sin Huseina, pod 103. Dukić Mujo sin Arifa iz Golubovića, pod 104. Alibegić Jasmin sin Ferida, pod 105. Hozanović Safija kći Šefika, pod 106. Tabaković Izet sin Kasima, pod 107. Karajić Ismet sin Huseina, pod 108. Delić Remzija ž. Hasiba, pod 109. Delić Sead sin Hasiba, pod 110. Pouraslan Enesa kći Hasiba, pod 111. Eskić Suada kći Hasiba, pod 112. Schafrath Senada kći Hasiba, pod 113. Delić Fikret sin Hasiba, pod 114. Rahmanović Zlatko sin Ibrahima, pod 115. Rahmanović Mirsad sin Ibrahima, pod 116. Rahmanović Mirsada kći Ibrahima, pod 117. Talić Mirsad sin Asime, pod 118. Rahmanović Hatidža kći Hase, pod 119. Keserović Naza kći Zarifa, pod 120. Keserović Šerif sin Zarifa, pod 121. Karajić Mehmed sin Hasice, pod 122. Karajić Emin sin Hasice, pod 123. Karajić Hasan sin Hasice, pod 124. Karajić Sanela kći Ibrahima, pod 125. Karajić Admir sin Ibrahima, pod 126. Karajić Aldin sin Ibrahima, pod 127. Rahmanović Rasim sin Omera iz Zagrada, pod 128. Karajić Ismet sin Omera, pod 129. Karajić Hasan sin Omera, pod 130. Karajić Ale sin Omera, pod 131. Galijašević Rubija kći Omera, pod 132. Karajić Kija kći Omera, pod 133. Karajić Razija kći Omera, pod 134. Karajić Jasmin sin Rasima, pod 135. Karajić Rasim sin Rasima, pod 136. Mašinović Ramiza kći Šerifa, pod 137. Karajić Ramiz sin Šerifa, pod 138. Alijagić Saća kći Šerifa, pod 139. Hodžić Šerifa kći Šerifa, pod 140. Pilipović Hatidža kći Šerifa, pod 141. Karajić Delveta kći Šerifa, pod 142. Karajić Derviša kći Šerifa, pod 143. Karajić Osman sin Šerifa, pod 144. Karajić Salih sin Šerifa, pod 145. Rahmanović Fata ž. Hasana iz Zagrada, pod 146. Rahmanović Ibrahim iz Zagrada, pod 147. Rahmanović Jusuf iz Zagrada, pod 148. Bajrektarević Fatma, pod 149. Čejvanović Emina kći Hasana, pod 150. Pašić Zlata kći Hasna, pod 151. Mržljak Hasan, pod 152. Mržljak Husein, pod 153. Veljačić Zlatko, pod 154. Veljačić Rasim, pod 155. Veljačić Razija sestrična um. Hasna, pod 156. Rahmanović Zuhra kći Zaima iz Zagrada, sada nepoznatog boravišta, zastupan po privremenoj zastupnici Mržljak Beži um. Mumina iz Zagrada, Velika Kladaša, radi utvrđenja vlasništva, dana 26.3.2007. godine izdao je slijedeći

(Šerif) Mustafa, Miljković (Šerif) Bajro, Miljković (udova Šerifa) Fatima, Golubović (Alija) Zumreta, Libić (Hasib) Refik, Miljković (Bego) Zlata, Miljković (Bego) Husein, Miljković (Bego) Almir, Džebić (Hasib) Safet, Miljković (Muhamed) Ademir, Džebić (Hasan) Bejza, Miljković (Mustafa) Aziz, Čerimović (Husein) Hasan, Miljković (Ramo) Mehmed, Miljković (Ramo) Nuriya, Miljković (Ramo) Zuhdija, Sado (Omer) Ismeta, Miljković (Ale) Asim, Miljković (Ale) Rasim, Poljak (Ale) Zuhra, Miljković (Ale) Minka, Miljković (Ale) Edina, Miljković (Mustafa) Zejna, Miljković (NN) Ajka, Miljković (Jusuf) Šerif, Miljković (Jusuf) Šemso, Smlatić (NN) Zejna, Ferkić (Husein) Bejza, Ferkić (Husein) Ramiza, Miljković (Šemso) Mustafa, Miljković (Emin) Sernad, Miljković (Emin) Zlatko, Miljković (Emin) Damir, Ferkić (um. Alage) Hasnija, Ferkić (Alaga) Ismeta, Ferkić (Alaga) Fikret, Ferkić (Alaga) Nisveta,

Miljković (Alaga) Nermin, Miljković (ž. Ibrahima) Minka, Miljković (Ibrahim) Emir, Nizandžić (Ibrahim) Emira, Miljković (Dervo) Đulsa, Miljković (Arif) Nijaz, Miljković (Arif) Sead, Miljković (Arif) Seada, Miljković (Mustafa) Saća, Miljković (NN) Zulejha, Ferkić (Alaga) Husein, svi iz Velike Kladaše, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Dolić Rasim sin Reške iz Velike Kladaše, Ul. Džemala Bijedića br. 40.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.

Broj 023-0-P-06-000 702
10. aprila 2007. god.
Velika Kladaša

Sutkinja
Samira Jahjefendić

S A D R Ž A J

<p>117. Odluka broj 01-02-3-3/07 301</p> <p>118. Odluka broj 01-02-3-18/07 301</p> <p>119. Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika 302</p> <p>120. Pravilnik o posebnoj uniformi i dopunskim dijelovima uniforme policijskih službenika Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 304</p> <p>121. Spisak verificiranih srednjih škola na području Unsko - sanskog kantona upisanih u Registar srednjih škola koji vodi Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta za školsku 2006/2007. godinu 312</p>		<p>122. Rješenje o formiranju Komisije za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Unsko - sanskom kantonu 319</p> <p>123 - 130. Rješenja 319</p> <p>131. Oglas broj 023-0-O-06-000 082. 323</p> <p>132 - 134. Oglasi o postavljanju privremenog zastupnika 324</p>
---	--	--

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj 1290079402494455 u korist Budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.